

























































Communication for ALL: English to Xitsonga Adult Alphabet Board


How  Njhani	burn  Hisa	get  Kuma	sad  Swa vava	in  Endzeni	family  Ndyangu	night  Vusiku
what  Yini	don't  Tshika/yima	know  Tiva	angry  Hlundzuka	out  Ehandle ku huma	home  Kaya/muti	food  Swakudya
when  Rini	help  Pfuna	look  Languta	forced  Ku sindzisa	under  Ehansi	I/me/mine  Mina	gun  Xibalesa
where  Kwini	please beg  Na kombela	sex  Rimbewu	scared  Ku chava	man/him/hu  Wanuna	police  Phorisa	money /sweets  Mali Swiwits
who  Mani	stop  Tshika/yima	Scream  ku cema ku ba nkala	alone  Ndzexe	sore  Vava	toilet bathroom  Xihambulek	mother  Mhani/Manana
they  Va/vona	tell  Bjela	steal  Yiva	ashamed shy  Ku nyurisa ku khoma hi tingana	woman  Wansati	alcohol  Bjaya/Xihok	secret  Xihundla
not on this board  A ri kona ka bodo	touch  Khumba	swear  Ku hlambanya	bad  Biha	clothes  Swiambalo	car  Movha	school work  Xikolo Ntirho
hit/punch  Ku ba/ku hima	bleed  Ku huma ngati	threaten  Ku chavisa	friendly  Vunghana	doctor  N'anga Dokodela	day  Siku	father  Tatana

I can't speak, but can hear and understand you.
A ndzi koti ku vulavula, kambe ndza ku twa ndzi tlhela ndzi ku twisisa

I will point where...
Ndzi ta komba laha

Please contact my family
Ndzi kombela leswaku mi hlanganisa na vandyangu wa mina

Ask me questions if you need to, but please wait patiently for my answers
Loko u lava ku ndzi vutisa swivutiso ndzi vutise, kambe lehisa mbilu ku kuma nhlamulo ya mina



Copyright 2016. D.N. Bryen, J. Bornman Kershaw P & Ledwaba G. Institute on Disabilities, Temple University. Centre for Augmentative and Alternative Communication University of Pretoria
The Picture Communication Symbols ©1981-2009 DynaVox Mayer-Johnson LLC. Used with permission. All rights reserved worldwide